

P R E D L O G

Na osnovu člana 22 Zakona o unutrašnjim poslovima („Službeni list CG”, br. 44/12, 36/13 i 01/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____2017. godine, donijela je

O D L U K U O ODREĐIVANJU LIČNOSTI, OBJEKATA I PROSTORA KOJE OBEZBJEĐUJE UPRAVA POLICIJE

Predmet

Član 1

Ovom odlukom određuju se ličnosti, objekti i prostori koje obezbjeđuje Uprava policije (u daljem tekstu: Policija), način obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za obezbjeđivanje tih ličnosti, objekata i prostora.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Ličnosti čija se bezbjednost štiti

Član 3

Policija obezbjeđuje:

- predsjednika Crne Gore;
- predsjednika Skupštine Crne Gore;
- predsjednika Vlade Crne Gore;
- ministra pravde;
- ministra unutrašnjih poslova;
- ministra vanjskih poslova;
- vrhovnog državnog tužioca;
- glavnog specijalnog tužioca;
- predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore;
- direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost;
- direktora Policije;
- članove uže porodice predsjednika Crne Gore, predsjednika Vlade Crne Gore i predsjednika Skupštine Crne Gore.

Strane ličnosti čija se bezbjednost štiti

Član 4

Policija obezbjeđuje strane ličnosti za vrijeme zvanične posjete Crnoj Gori, i to:

- šefa strane države (predsjednik, poglavar, monarh i dr, u zavisnosti od državnog uređenja strane države);
- predsjednika parlamenta, predsjednika vlade strane države i visokog predstavnika međunarodne organizacije;

- ministra unutrašnjih poslova, ministra vanjskih poslova i ministra odbrane;
- ostale ličnosti i delegacije, ukoliko imaju status štice ličnosti u svojoj državi.

Šef strane države i predsjednik vlade strane države obezbjeđuju se i prilikom privatne posjete Crnoj Gori ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti.

Ministarstvo vanjskih poslova dužno je da dostavi Policiji podatke o putovanju i program aktivnosti, radi vršenja poslova iz st. 1 i 2 ovog člana.

Podatke iz stava 3 ovog člana Ministarstvo vanjskih poslova dostavlja Policiji najkasnije 48 sati prije početka posjete lica iz stava 1 ovog člana.

Odricanje od zaštite

Član 5

Ličnost iz člana 3 ove odluke može da se odrekne zaštite bezbjednosti o čemu u pisanoj formi obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) radi upoznavanja.

Zaštita po prestanku funkcije

Član 6

Kad ličnostima iz člana 3 ove odluke, prestane funkcija, zaštita bezbjednosti će se produžiti tri mjeseca od dana prestanka funkcije ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti, na osnovu procjene stepena ugroženosti Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: procjena stepena ugroženosti).

Ako bezbjednosna procjena ugroženosti ukazuje na postojanje razloga bezbjednosti, zaštita bezbjednosti može se produžiti i nakon isteka roka iz stava 1 ovog člana, za vrijeme dok postoje razlozi bezbjednosti.

O produženju zaštite bezbjednosti iz st. 1 i 2 ovog člana odlučuje Vlada, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Odabir policijskih službenika obezbjeđenja

Član 7

Policijske službenike koji vrše poslove iz čl. 3 i 4 ove odluke, određuje direktor Policije na predlog rukovodioca organizacione jedinice Policije nadležne za poslove obezbjeđenja ličnosti i objekata.

Obezbjeđivanje objekata i prostora

Član 8

Policija obezbjeđuje objekte i prostore oko tih objekata, u kojima je sjedište:

- Predsjednika Crne Gore;
- Skupštine Crne Gore;
- Vlade;
- Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde;
- Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Pored objekata iz stava 1 ovog člana, Policija obezbjeđuje i rezidencijalne i protokolarnе objekte u Crnoj Gori, kao i objekte u kojima ličnosti iz člana 3 ove odluke borave službeno ili privatno, ako to nalažu razlozi bezbjednosti.

Obezbjeđivanje diplomatsko - konzularnih predstavništava

Član 9

Odluku o obezbjeđivanju diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Crnoj Gori i njihovih rezidencija, kao i misija međunarodnih organizacija u Crnoj Gori donosi Vlada, na osnovu bezbjednosne procjene stepena ugroženosti i drugih podataka i saznanja iz nadležnosti Policije.

Policija obezbjeđuje predstavništva i misije iz stava 1 ovog člana, i po principu reciprociteta i u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

O otvaranju predstavništava i misija iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo vanjskih poslova obavještava Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Obezbjeđivanje drugih ličnosti, objekata i prostora

Član 10

Vlada može, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, da odredi da se obezbijede i druge ličnosti, objekti i prostori ako na to ukazuje bezbjednosna procjena stepena ugroženosti kao i drugi podaci i saznanja iz nadležnosti Policije.

Obezbjeđenje drugih ličnosti, objekata i prostora, traje dok postoje razlozi iz stava 1 ovog člana.

Mjere zaštite

Član 11

Obezbjeđivanje ličnosti, objekata i prostora određenih u skladu sa ovom odlukom podrazumijeva planiranje, koordiniranje i izvršavanje preventivno-operativnih, fizičkih, preventivno - tehničkih, zdravstvenih, biološko-sanitarnih i higijensko-epidemioloških mjera.

Obim i vrsta mjera iz stava 1 ovog člana, određuju se od prvog do četvrtog stepena zaštite, u zavisnosti od bezbjednosne procjene ugroženosti ličnosti, objekata i prostora.

Sadržaj mjera i stepeni zaštite iz stava 2 ovog člana propisuju se posebnim aktom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Bezbjednosna procjena i plan obezbjeđenja

Član 12

Obezbjeđivanje ličnosti i objekata koji su određeni u skladu sa ovom odlukom vrši se na osnovu izvještaja o bezbjednosnoj procjeni ugroženosti tih lica i objekata i prostora koju sačinjava Agencija za nacionalnu bezbjednost i na osnovu podataka dobijenih primjenom preventivno-operativnih mjera i drugih podataka i saznanja Policije.

Na osnovu izvještaja o procjeni stepena ugroženosti i podataka iz stava 1 ovog člana, Policija donosi plan obezbjeđenja.

Vrste i sadržaj planova obezbjeđenja, uređuju se posebnim aktom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Zabrana snimanja i fotografisanja objekata

Član 13

Policija može odrediti i označiti objekte iz čl. 7 i 8 ove odluke, čije je snimanje i fotografisanje zabranjeno.

Način obilježavanja i izgled oznaka iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Obezbjeđivanje ministarstava

Član 14

Objekte u kojima su sjedišta ministarstava koja nijesu obuhvaćena članom 8 ove odluke, Policija će obezbjeđivati do 1. januara 2018. godine.

Prestanak važenja

Član 15

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju lica i objekata koje obezbjeđuje Uprava policije (“Službeni list CG”, broj 37/13).

Stupanje na snagu

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: _____

Podgorica, _____2017. godine

VLADA CRNE GORE

Predsjednik,

Duško Marković